ESPERANTO
E
LA DUA LINGVO POR ĈIU-SED POR ĈIUJ LA SAMA

GISTO, APR,2005.

G.O.Vaske
Str. Esperanto, 880
95760-000 Kaiurbo-RS
(ttt-kongrua skribo)

KONTROLO

Chu iu esperantisto jam vidis, en gaucha spiritisma librovendejo afisxon, kiu mencias la grandan, eksterordinaran eventon, 40ª Brazila Kongreso de Esperanto okazos venontjulie, en Porto Alegre-RS ?? – Mi, ne ! - Chu FEB malpermesis tion? – Ne kredeble...

TESTO por-esperanto-lernantoj.

Jen du proponoj ie legitaj/legeblaj - “NIA KOTIZOJ:” – “PAGMONATOJ: R$ 5,00” – Bonvolu indiki la gxustan manieron diri/skribi la du suprajn proponojn, dum la maia Verda Kafo. Kiu indikos la necesajn korektojn ricevos vere belan chinan memorajxon.

RADIO

Kiel statas nia kuragxo starigi gauchan klubon de esperantistoj, simpatiantoj de radio, auskultantoj de China Radio Internacia? Gxi nuntempe audigas sin tre forte lau 9860 Khc je la 22,00 UTC = 19,00h brazila tempo.Provu. Vi, kiu logxas en Porto Alegre, devus esplori la eblecon tiucele arigi plimalpli 50 homojn, radioauskultantojn.En Kaiurbo, du; NH, 1. Tio estigos eblecon ke chinaj gesamideanoj venos al POA, por la 40ª BEK. Interesan helpon mi proponas al gauchaj gesamideanoj kiuj bonvolas leteri al CRI. Tio validas poentojn al gxi.

ALICE, NH.

Neniam antaue mi trovis homon kiu, malgrau siaj akutaj malfacilajxoj, tiel altan nivelon akiris en la E-uzado. Sxi dankas mian etan helpon sed, vere meritoplena estas sxia diligento. Nur tiu, kiu konas sxian malfacilajxon ril.enspezojn kaj tempomankon ekscias sxian altan meriton. Por mi sxi ankorau ne konfirmis chu sxi aligxis al la 40ª.

LKK

Gekaruloj, chi oldulo farigxis GEA-ano. Sufichas tioma grado da fermiteco kontrau ne-anoj, ech kun noto “Nur por membroj de GEA”, kiel iam okazis.sur invitiloj. Memoru ke mi radioamatoras, ke tra Brazilo interesatoj scivolas pri detaloj, prezoj, senpaga logxejo dum la semajno, ktp, por antauzorge sin pretigi au ne, se ilia kaso ne sufichos por veturi al niaregiona grava evento. Detaletoj decidigas nuntempe, kiam oni ekvilibras sin sur la piedfingraj pintoj por ne droni en sxuldoj. Restas preskau nur du monatoj da prepara tempo.

PRAGA REKOMENDO

Chiuj el ni certe konas klerajn geamikojn, kiuj meritas cheesti surscenejan spektaklon, senpage, dum la artaj prezentadoj. Tiu rekomendo insistas ke oni enretigu ne-esperantistan publikon, por ke pli da homoj konstatu ke Esperanto vivas, ke gxi estas facile uzebla, tuj komprenata post prezento de artajxo. Gravas scii, chu LKK serioze pensas disponigi vakajn segxojn en la ejo kie okazos la surscenejaj prezentadoj. Oni devas brui, kiel kutimis diri nia kara Ivo Sanguinetti, kiam li iniciatis eventon. Kontraue la verda popolo dauros izolita en krepusko senfina. Tiucele, lau mi, ne okazos pliaj elspezoj por la organizantoj kaj bonefikos. Gauchoj chiam pioniras ! – Same pri DM-loto?

TSUNAMO el MALMORALO.

Plagas la homaron, pederastio = neolog. pedofilio, ech inter homoj la malplej suspektindaj. Tiaj viroj povas uzi rubandon sur la frunto kun skribajxo, ke ili malamas pederastojn. Tio estos nur masko kiu helpus ilin daurigi la krimajn agojn, sendepende de la vestajxoj, chu klerikaj, chu militistaj, chu civilaj. Kiu ne volis kredi, ke la fakto vere okazistis/as, legas pri la punpagoj je milaroj da US-dolaroj, por silentigi la protestojn far suferintoj kaj/au ties gefamilianoj.

BONEDUKO

Diris T.Roosewelt: “Se la patrino ne zorgos pri siaj hejmaj devoj, ne plu ekzistos sekva generacio au estos gxi generacio kiu preferinde ne ekzistus”

DOMAGXO

Lia papa mosxto Bento XVI ne cherpas chiujn rimedojn ekzistantajn, por disvastigi en la homaron la gxeneralan inklinon al paco, kiel faris Juhanpaulo II.; li utiligas nur kelkajn elitajn lingvojn dum siaj benoj. Li forlasas ech la lingvon de unu sesono de la homaro, la chinan. Nu, ni konsentu ke aziaj lingvoj multas, ke ne eblas scii chiujn sed, li ignoras la neutralan, la ponton inter chiuj popoloj.

BONHUMURO – Se vi, karaj gelegantoj opinias ke miaj estorioj=anekdotoj, estas tro sensalaj, ne perdu tempon, portu novajn, spicitajn, dum vi partoprenas en la Verda-Kafo!

CHU ANIMO?

Profunda nokto. Piedvaganto preteriras tombejon kaj audas ripetadan bruon...plek...plek... – li rapidigas siajn pasxojn. La bruo dauras. Scivola, iom tima, li longigas la kolon, vacxas dum minuto en la mallumo, kutimigas siajn okulojn al la densa mallumo. Jen viro side antau tombo, per martelado chizante la tomban memorplaton. Kun la koro iom malpezigite li kuragxas vochig: - Ba, vi ege ektimigis min. – Pardonon, diris la entombeja figuro kaj daurigis la marteladon.

- Sed, kion vi faras ?

- Mi gxustigas mian nomon. Oni skribis gxin erare.

POLVOTIES

Sxercema oldulo eniras apotekon kaj demandas: “Chu vi vendas Polvoties?”

- Ne, ne estas. Venu morgau, mi havigos gxin al vi.” La apotekisto rompis al si la kapon serche de kuracilo kies nomon li neniam antaue audis.

Sekvan tagon revenas la oldulo kaj demandas “Chu jam akireblas Polvoties?”

- Ankorau ne, sed mi tutcerte havigos gxin al vi morgau.

Sen scii kio estas Polvoties, la apotekisto komencis suspekti ke la sxercemulo pretigas trompon, por gxui inter geamikoj koste de la vendisto. Do li pretigis antaureagon. Li kolektis iom da fekajxo, sekigis, diserigis,metis gxin en flakonon, eksponis gxin en sia montrofenestro. Kiam la oldulo revenis, l apotekisto transdonis al li la flakonon. La grizulo malfermis, ekflaris kaj tuj plendis... “Ba, chi tio estas fekajxo!” - Ne, rediris la apotekisto. Tio estas ties polvo = Polvoties.